



Future-proofing our children

Pele ga sekolo sa Tshipi

Setlhogo

Go nna ngwana wa Modimo (Disakaramente,
Baruti)

A Mokaedi wa batsadi
Sekolo sa Tshipi ithutelo lapeng



Go Motsadi

O amogelesegile mo “**Go nna ngwana wa Modimo(Disakaramente, Baruti**” Thuto ya sekolo sa tshipi.

Mokwalo o o go fa thutuntsho e potlana gore o ka ruta jang thuto e.

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Fa tlase ke maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
1.	<p>Etela maranyane a New Apostolic Church Website ka go tobetsa seele se se latelang mo maranyaneng a gago a WhatsApp:</p> <p>https://bit.ly/3NACSSHS</p>
2.	<p>Kgobokanya di dirisiwa tse di latelang go netefatsa fa o ipaakanyeditse thuto e:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baebele • Mokwalo wa thuto wa PDF o o setseng o baakantswe. • Pena, metako le lekwalo la ngwana, etc. • Setshwantsho sa motshikhinyego se se leng thuso e nngwe • Katakasima le Dipotso le dikgarabo (bogolo jang mo batlhomamisiweng) <p>Ela tlhoko:</p> <p>2.1: Nako e siametseng go ruta ke maphakela a sontaga morago ga tirelo ya tshipi, go tsamaelana le lenaneo la malatsi otlhe a sekolo sa tshipi, go tswaledisa lenaneo.</p> <p>2.2: Ka tswe-tswe dira thuto e nne khutshwane , o etse tlhoko gore bana ba reeditse ka kelelelo – o itse ngwana wag ago botoka! <i>Tirelo ya sekolo sa tshipi ga e hete metsotso e 45</i> .</p> <p>2.3: Thuto e lebaganye (Batlhomamisiwa 1).</p> <p>2.4: O ka kopa thuso mo morutabana wa gago wa batlhomamisiwa fa o tlhoka thuso.</p>
3.	<p>Rapela (Bona thapelo ko bofelelong jwa thuto e) O kope Modimo go go thusa go ruta ka tsela e a eletsang re ka e ruta ka teng.</p>



4.	Dira seemo se se siameng, se se senang dikgoreletsi se wena le bana/ngwana le leng fa go tshwanang. Sekai: Nnang mo tafoleng kana phate.
5.	Bala thuto. E bale gape gore o e tlhaloganye. Lebelela setshwantsho sa motshikinyego go re o tlhaloganye botoka.
6.	Kwala dintlha tse o batlang go di gakologelwa.



Go ruta thuto ya sekolo sa tshipi mo lapeng

O ka ipaakanya le go ruta thuto e jang

Re tswelera ka go abalana maele a go ipaakanya le go ruta thuto e:

Kgato	Tiriso
7.	Tlhaloganya maikaelelo a thuto a e leng gore ngwana wa gago o tshwanetse go a gakologelwa.
8.	Ruta ngwana wa gago thuto jaaka polelo, o ka nna wa bala.
9.	Supegetsisa ngwana wa gago setshwantso sa motshikinyego mme o soboke molaetsa.
10.	Laela ngwana go dira tekeletso e mo lokwalong la gagwe la ikatiso
11.	Rapela, kana kopa ngwana wa gago go rapela go tswala thuto.

Di dirisiwa tse di leng teng go ithutela ko lapeng

Tse ke dingwe tsa di dirisiwa tse di ka thusang mo thutong:

1. WhatsApp, buisanyang le ba lelapa le lengwe ka thuto ya batlhomamisiwa 1.
2. Buisanyang ka thuto le batsadi ba bangwe go tsaya tlhaloso pele ga o ka ruta.
3. Gololesega go tlhotlhomisa ka thuto e gore o nne le kitso e e oketsegileng
4. Itshwaraaganye le mogokaganyi wa sekolo sa tshipi kana morutabana wa sekolo sa Tshipi go go fa kitso e nngwe.



Thuto

Setlhogo

Go nna ngwana wa Modimo (Disakamente, Baruti)

Maikaelelo a thuto

Re ithuta ka fa Rara wa Legodimo a re gogelang gaufi le ene ka Kolobetso e Boitshepho, Kanelo ya Mowa o Boitshepho le Selalelo se se Boitshepho, Re lebogele thuso e re e amogelang mo baruting ba rona.

Tshoboko ya thuto:

Thuto ya rona ke ka kolobetso e Boitshepho, Kanelo ya Mowa o boitshepho, Selalelo le baruti ba rona.

Go ya ka dithuto tsa ga Jeso, Kolobetso, kanelo le selalelo se se Boitshepho ke di sakamente tse tharo tse di dirwang mo New Apostolic Church.

Disakamente ke ditiro tse di itshephileng, tse e leng gore Modimo o dira ditsholofetso mo bathong (nna le wena).

Kolobetso e dirwa ka metsi gore re tlhatswiwe mme botsalano jwa rona le Modimo bo thatafadiwe. Re nna bakeresete ba Modimo.

Selalelo se simolotswe ke Jeso fa a ja dijo tsa maitsebowe le barutwana pele ga a bapolwa (Leso la ga Jeso). A laela ba Apostolo go keteka selalelo go mo gakologelwa. Ka jalo selalelo se jewa mo tirelong ngwe le nngwe go gakologelwa loso lwa ga Jeso le gore o swetse dibe tsa rona. Se se diragala fa re amogela senkgwe.

Kanelo ya Mowa ke fa b aba dumelang mo go Jeso ba amogela mpho ya Mowa o boitshepho. Se se dirwa k emo Apostolo ka go baya diatla le go rapela. Fa ke gone fa re nnang ban aba Modimo.

Ditiro tse di itshephileng tse di ka dirwa fela ke ba Apostolo le baruti.

Baruti ba rona

Baruti ba rona ke barongwa gape ke batlhanka ba Modimo. Ba re rapedisa ka lorato. Ka jalo re a ba tlotla e bile re a ba rapedisa.

Lebelela setshwantsho sa motshikinyego go bona gore di Tshegofatso tse di dirwa jang.



Thuto e e re ruta eng?

- Kolobetso, kanelo le selalelo se se boitshepho ke disakaramente tse di dirwang mo New Apostolic Church.
- Disakaramente tse di tsamaelana le thuto yaga Jeso
- Disakaramente ke ditiro tse di itshephileng tse e leng gore Modimo o ikgolaganya le rona ka tsone.
- Disakaramenete ke dimpho tsa lerato go tswa mo Modimong go tla ko go rona.
- Fa re amogela disakaramente re nne ban aba Modimo.

Dipotso tse re ka di botsang:

1. Kolobetso e e boitshepho ke eng?

Karabo: Ke kolobetso ya metsi le go tlhatswa sebe sa ko tshimologeng.

2. Botlhokwa jwa kolobetso ke eng?

Karabo: Ke se se tlhokegang go nna ngwana wa Modimo.

3. Kanelo ya Mowa ke eng?

Karabo: Ke kolobetso ka Mowa e e dirwang ka go baya diatla k emo Apostolo.

4. Ke ka go reng re keteka selalelo se se boisthepho?

Karabo: Re dira jalo go gakologelwa loso la ga Jeso a swela dibe tsa rona.

5. Ke ka go reng re na le baruti mo kerekeng?

Karabo: Baruti ba fepa letlhoko la rona la semowa, ka go re etela, go tlhola balwetse le go aba disakaramente.



Dithapelo tsa rona

A Prayer for Daddy and Mommy to pray before the lesson:

Rara wa ko legodimong re lebogela letsatsi le lerato la gago.

Re kopa o segofatse rre le mme, baruti le ditsala tsa rona

Re rapela gore re go tlotle le go go tshepha

Re segofatse gore re nne le lerato ebile re tlotle mongwe le mongwe yo re kopanang nae

Segofatsa thuto e e bile re gakologelwe go go lebogela go re tlhopha go nna bana ba gago.

Re batla go nna re na le tumelo go fitlha o tla go re tseela gae

Re kopa tse tsotlhe ka leina la gago la tlhwatlhwa. Amen

A prayer after the lesson:

Modimo Rara yo kwa legodimong.

Re lebogela go re babalela fa re tshameka le gore re sa tlhagelwe ke kotsi.

Mma re robale sentle mme e re kamoso re nne le letsatsi le lentle. Re thuse go tsalana le ba bangwe mme re seka ra lwa.

Nna le ba lelapa lame ka nako tsotlhe. Segofatsa mo Apostolo yo mogolo le baruti mme o ba babalele fa ba ntse ba tsamaya.

Thusa bana botlhe ba gago bogolo jang baba lwalang. TI aka pela o re tseele gae, ka leina la Jeso.

Amen.